

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

S T U D Y

You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies ☺

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexamapers.co.za](http://www.saexamapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS

SA EXAM PAPERS  
Proudly South African





# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

**GIREDI YA 12**

**XITSONGA: RIRIMI RA LE KAYA (HL)**

**PAPILA RA VUNHARHU (P3)**

**HUKURI 2024**

**XILETELO XA MAKOREKETELO**

**TIMARAKA: 100**

**Xileteло xa makoreketelo lexi xi na tipheji ta 8.**



**MAAVELO YA TIMARAKA**

**XIYENGE XA A: XITSALWANA: TIMARAKA TA** **50**

<b>VUNDZENI NA MAKUNGUHATELO</b> <b>RIRIMI, XITAYILI NA VUHLERI</b> <b>XIVUMBEKO</b> <b>NTSENGO</b>	<b>VM =</b> <b>30</b> <b>RXV =</b> <b>15</b> <b>X =</b> <b>05</b> <b><u>50</u></b>
--	---

**XIYENGE XA B: XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO:**  
**TIMARAKA TA** **2 x 25 =** **50**

<b>VUNDZENI, MAKUNGUHATELO NA XIVUMBEKO</b> <b>RIRIMI, XITAYILI NA VUHLERI</b> <b>NTSENGO</b>	<b>VMX =</b> <b>15</b> <b>RXV =</b> <b>10</b> <b><u>25</u></b>
---	--

**MIMFUNGHO LEYI NGA TIRHISIWAKA EKA MAKOREKETELO**

MFUNGHO	NHLAMUSELO
–	Ehansi ka xihoxo xin'wana na xin'wana xa mapeletelo na mahikahatelo.
II	Etlhelo ra xinene eka swivulwa leswi nga twisisekiki.
=	Etlhelo ra xinene loko mukamberiwa a nga avangi xitshuriwa xa yena hi tindzimana.
m	Etlhelo ra xinene loko ku ri na mbuyelelo wa timhaka kumbe marito.
/	Loko a hlanganisile marito.
—	Loko a hambanisile marito.
←	A a fanele a sungurile ekusunguleni ka majini eximatsini.
→	A nga fikangi emakumu exineneni.
↑	A a fanele a sungurile eka mintila leyi a nga yi tlula.
↓	A nga fikangi emakumu ka pheji.



**XIYENGE XA A: XITSALWANA****XIVUTISO XA 1****LEMUKA LESWI:**

Mukamberiwa u languteriwa ku tsala xitsalwana XIN'WE lexi nga na marito ya le xikarhi ka 400–450 (tipheji ti2–2½). U fanele ku hlawula muxaka wun'wana na wun'wana wa xitsalwana, wu nga va wa: ndzungulo, nhlamuselo, mianakanyo/miehleketo, nkanelo kumbe mavonelo. Vuxokoxoko lebyi hlamulaka xivutiso byi fanele ku humelerisiwa.

Eka tinhlamulo ta switsalwana hinkwaswo thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito leswi faneleke swi fanele ku humelerisiwa.

**1.1 Ku va ndzi sele ndzexe swi ndzi nghanisile ekhombyeni.**

Mukamberiwa u ta rungula hi khombo leri n'wi humeleleke loko a ta va a sarile a ri yexe laha a a ri kona.

**[50]****1.2 Rirhandzu ra yena ra hlamarisa!**

Mukamberiwa u ta hlamusela hi rirhandzu ro hlamarisa leri a ri voneke/kumeke eka munhu wo karhi.

**[50]****1.3 Loko a swo koteka ku tlherisela nkarhi endzhaku ...**

Mukamberiwa u ta humesela mianakanyo ya yena hi leswi a a ta swi endla loko a swo koteka leswaku nkarhi wu tlheriseriwa endzhaku evuton'wini bya yena leswaku a ta kota ku ya lulamisa swilo leswi a nga swi endlangiki kahle.

**[50]****1.4 Ku va vatswari va nyika vana va vona mali yo tala swa pfuna swi tlhela swi onha.**

Mukamberiwa u ta tsala xitsalwana xa yena a kombisa ku pfuna na ku onha loku vangiwaka hi ku va vatswari va nyika vana va vona mali yo tala.

**[50]****1.5 Ku tholana hi ku tivana swi yisa xiyimo xa vukorhokeri ehansi laha tikweni. Pfumela kumbe u kaneta.**

Mukamberiwa u ta tsala xitsalwana a pfumela kumbe a kaneta leswaku ku va vanhu va tholana hi ku tivana swi yisa xiyimo xa vukorhokeri ehansi laha tikweni.

**[50]****1.6–1.8 Eka swivutiso swa 1.6–1.8 mukamberiwa u ta hlawula xifaniso eka leswi a nyikiweke swona kutani a tsala xitsalwana hi xona, a aneka mhaka leyxi n'wi tiselaka yona emiehlekeweni. U ta nyika xitsalwana xa yena nhlokomhaka leyxi faneleke.****LEMUKA LESWI:**

Ku fanele ku va na ku yelana eka hungu ra xitsalwana na xifaniso lexi hlawuriweke. Xi nga va xitsalwana xa ndzungulo, nhlamuselo, mianakanyo/miehleketo, nkanelo kumbe mavonelo.

**[50]**

**XIYENGE XA B: XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO****XIVUTISO XA 2**

**LEMUKA LESWI:** Eka tinhlamulo ta switsalwambiko hinkwaswo, loko nhlokomhaka yi tsariwile hi maletere lamatsongo ya khwatihiatiwa, loko yi tsariwile hi lamakulu a yi khwatihiatiwi naswona vuxokoxoko lebyi hlamlakala xivutiso byi fanele ku humelerisiwa.

Mukamberiwa u languteriwa ku tsala switsalwambiko SWIMBIRHI leswi nga na marito ya le xikarhi ka 180–200 (pheji yin'we).

**2.1 PAPILA RA XIMFUMO/MAFUNDZA**

Eka papila ra yena mukamberiwa u ta kombisa ku vilela ka yena hi vukorhokeri bya xiymo xa le hansi lebyi a hlanganeke na byona exibedhlele.

Xivumbeko: Adirese ya mutsari leyi sikuhatiweke evokweni ra xinene, (a yi funghiwi endzhaku ka ku sikuhata.) Adirese ya mutsaleriwa leyi rhangeriwaka hi xiymo xa yena evokweni ra ximatsi, ku tlula ntila laha swi faneleke, xiloso (a ku funghiwi), nhlokomhaka, vundzeni, (manghenelo, miri na mahetelelo.) Nsariso lowu katsaka nsayino wa mutsari, mavito na xivongo (a ku funghiwi). [25]

**2.2 IMEYILI**

Mukamberiwa u ta tsalela xitichi xa maphorisa imeyili mayelana na ku bulusiwa ka muchini wa mali evhengeleni leri a tirhaka eka rona.

Xivumbeko: Adirese ya imeyili ya mutsari na ya mutsaleriwa, van'wana lava faneleke ku yi kuma, nhlokomhaka, xiloso, vundzeni lebyi katsaka manghenelo, miri na mahetelelo. Nsariso lowu katsaka vito na xivongo xa yena (a ku funghiwi). [25]

**2.3 AJENDA NA MAKANELWA**

Mukamberiwa u ta tsala ajenda na makanelwa ya nhlengeletano leyi veke kona yo khensa ntanga wa swiharhi lowu nyikeleke xikolo xa vona hi tileputhopo.

Xivumbeko: Nhlokomhaka, ku pfula, ku amukela, lava a va ri kona na lava tsandzekeke, ku hlayiwa ka makanelwa ya nhlengeletano leyi nga hundza, timhaka ta siku, switiviso na ku pfala. (Mukamberiwa u ta nghenisa vuxokoxoko lebyi faneleke ku ya hi tinhlokomhakantsongo leti a ti nyikeke.) [25]

**2.4 ATIKILI YA PHEPHAHUNGU**

Mukamberiwa u ta tsala atikili ya phephahungu mayelana na vamanana lava sunguleke pfumba ro byala matsavu tanihi ndlela yo tihluvukisa.

Xivumbeko: Vito ra phephahungu, siku, n'hweti na lembe, vito ra mutsari wa atikili, nhlokomhaka, xifaniso loko xi ri kona, vundzeni na vuxokoxoko bya vutihlanganisi. [25]



**2.5 N'WANGULANO**

Mukamberiwa u ta tsala n'wangulano lowu veke kona exikarhi ka yena na muakelani wa ka vona.

Xivumbeko: Nhlokomhaka, mbangu, ku thya swimunhuhatwa mavito lama tsariweke hi maletere lamakulu evokweni ra ximatsi ya landzeriwa hi hikombirhi, ku xewetana, swiendlo swa swimunhuhatwa endzeni ka swiangi, vundzeni na ku gimeta/lelana.

**[25]****2.6 MATIMU YA MUFI**

Mukamberiwa u ta tsala matimu ya ndhuna ya le mugangeni wa ka vona tanihilaha a nyikiweke hakona hi vandyangu.

Xivumbeko: Nhlokomhaka, mavito na xivongo xa mufi, siku, n'hweti na lembe ro tswariwa, ndhawu laha a tswariweke kona, vatswari va mufi, vuxokoxoko bya swa tidyondzo, vuxokoxoko bya ntirho wa yena, ku teka kumbe ku tekiwa, siku ro hundza emisaveni, xivangelo xa rifu, lava a va siyeke, ku n'wi navelela ku etlela hi kurhula, ku phata xivongo xa yena. (Mukamberiwa a nga fanelangi ku tsala tanihi munhu wo sungula.)

**[25]**

**NTSENGO WA XIYENGE XA B:** **50**  
**NTSENGO WA TIMARAKA:** **100**



**XITANDZHAKU XA A: RHUBIRIKI YA MAKAMBELELO YA XITSALWANA – RIRIMI RA LE KAYA (TIMARAKA TA 50)****XIYA:**

- Tirhisra rhubiriki minkarhi hinkwayo loko u koreketa xitsalwana xa vutumbuluxi (Papila ra vu3, XIYENGE XA A).
- Timaraka to sukelo eka 0 kufikela eka 50 ti avanyisiwile hi tinhlamuselo ta nkoka ta vuswioti ta NTLHANU.
- Eka swilaveko swa Vundzeni, Ririm i na Xitayili, nhlamuselo yinwana na yinwana ya vuswioti eka leta nthanu yi avanyisiwile hi swiyimo swimbirhi: xa le henha na xa le hansi xikan'we na maavelo ya timaraka lama tirhisiwaka.
- Xivumbeko a xi khumbeki hi ku aviwa ka xiymo xa le henha na xa le hansi.

Swilaveko	Vuswioti byo hlawuleka	Vuswioti bya le henha	Vuswioti byo amukeleka	Vuswioti bya madyondza	Vuswioti byo ka byi nga fikelelangi
<b>VUNDZENI &amp; MAKUNGUHATELO</b> <i>(Mahlamulelo na miehleketo) Maveketelolo ya miehleketo eka makunguhatele; Ndzemuko wa xikongomelo, yaamukeri ya mahungu na mbangu. <b>TIMARAKA TA 30</b></i>	<b>28–30</b> <i>-Mahlamulelo yo hlawuleka/miehleketo na kuhundisa eka leswi languteriweke. -Miehleketo ya vuthari, leyi thonthihaka miehleketo naswona leyi vupfike. -Mahungu ya veketeriwele hindolela yo hlavuleka naswona ku na nkhulukelano (nhlangano) ku katsa manghenelo, miri na masongelo/mahetelolo.</i>	<b>22–24</b> <i>-Mahlamulelo lama vumbiweke kahle swinene. -Miehleketo leyi faneleke no tsakisa naswona yi kombisa vumbhoni byo va yi vupfile. -Mahungu ya veketeriwele kahle swinene naswona ku na nkhulukelano (nhlangano) eka manghenelo, miri na masongelo/mahetelolo.</i>	<b>16–18</b> <i>-Mahlamulelo lama amukeleka. -Miehleketo leyi nga na nkhulukelano na ku khorwissa. -Mahungu ya veketeriwele hindolela yo amukeleka naswona ku na nkhulukelano (nhlangano) eka manghenelo, miri na masongelo/mahetelolo.</i>	<b>10–12</b> <i>-Mahlamulelo ma na nkhulukelano kunwana. -Miehleketo a yi twiseki raswona a yi kombisi vutitumbuluxeri. -Ku na vumbhoni byitsongo bya maveketelolo na nkhulukelano wa mahungu.</i>	<b>4–6</b> <i>-Mahlamulelo yo huhula. -Miehleketo yo hanganahlangana yo ka yi ngangongomisi mhaka. -Mahungu yo huhula no vuyeleriwa. -Mahungu a ya veketeriwangi kahle naswona ya havva nkhulukelano.</i>
<b>Xiyimo xa le henha</b>	<b>25–27</b> <i>-Mahlamulelo ya xiymo xa le henha kambe lama nga riki na swilawulekisi swa xitsalwana xo hlawuleka no thonthihaka miehleketo. -Miehleketo ya vuthari no vupfa. -Mahungu ya veketeriwele hindolela ya vutshila naswona ku na nkhulukelano (nhlangano) eka manghenelo, miri na masongelo/mahetelolo.</i>	<b>19–21</b> <i>-Mahlamulelo lama vumbiweke kahle. -Miehleketo leyi faneleke no tsakisa. -Mahungu ya veketeriwele kahle naswona ku na nkhulukelano (nhlangano) eka manghenelo, miri na masongelo/mahetelolo.</i>	<b>13–15</b> <i>-Mahlamulelo o hakaninyi a hi lama Kongomaka. -Miehleketo yi tala ku va leyi nga hlanganangiki na ku hanganahlangana. -Ku havva vumbhoni lebyi kombisaka maveketelolo lamanene na nkhulukelano wa mahungu.</i>	<b>7–9</b> <i>-Mahlamulelo o hakaninyi a amukeleka kambbe hungu a ri hlamsueiwangi ri twiseka swinene. -Miehleketo yi na nkhulukelano lowu amukeleka na ku khorwissa. -Mahungu ya veketeriwele kahle naswona ku na nkhulukelano (nhlangano) eka manghenelo, miri na masongelo/mahetelolo.</i>	<b>0–3</b> <i>-A ku kalangi ku ringetiva ku angula ku ya hi nhlokomhaka. -Miehleketo hi leyi yi nga fanelangiki naswona a yi fambelani nakatsongo na nhlokomhaka. -A yi na nkongomo naswona yi pfuvapfuvekile.</i>
<b>Xiyimo xa le hansi</b>					



**RHUBIRIKI YA MAKAMBELELO YA XITSALWANA – RIRIMI RA LE KAYA (TIMARAKA TA 50) (ku yisa emahlweni)**

Swilaveko	Vuswikoti byo hlawuleka	Vuswikoti bya le henbla	Vuswikoti byo amukeleka	Vuswikoti bya madyondza	Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi
<b>RIRIMI, XITAYILI &amp; VUHLERI</b>  Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito swa fambelana swine ne na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu. -Vutitsimbi eka ku tirthisa ririmis naswona hindlela yo hlawuleka no tsakisa. -Xi koka, rinko naswona xi na thoni leyinene no tlavula. -Swihoxo swa ntivoririmi na mapelelelo a swi kona. -Xi vumbiwile hindlela ya vutshila swinene.	<b>14–15</b>  -Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito swa fambelana kahle na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu. -Ririmis hi leri faneleke naswona thoni leyti tirthisiveke hi leyti fanaka minkarhi hinkwayo. -Swihoxo swa ntivoririmi na mapelelelo a swi kona. -Xi vumbiwile hindlela ya kahle swinene.	<b>11–12</b>  -Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito swa fambelana kahle na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu. -Ririmis ri tirthisivele hindlela yo amukeleka ku hlamusela mahungu. -Thoni hi leyti faneleke. -Ku tirthisivele ririmisleri amukeleka ku tiyisisa vundzeni bya hungu.	<b>8–9</b>  -Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito swa fambelana kahle na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu. -Ririmis ri tirthisivele hindlela yo amukeleka ku hlamusela mahungu. -Thoni hi leyti faneleke. -Ku tirthisivele ririmisleri amukeleka ku tiyisisa vundzeni bya hungu.	<b>5–6</b>  -Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito swa fambelana kahle na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu. -Ririmis ri tirthisivele hindlela yo amukeleka ku hlamusela mahungu. -Thoni hi leyti faneleke. -Ku tirthisivele ririmisleri amukeleka ku tiyisisa vundzeni bya hungu.	<b>0–3</b>  -Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito swa fambelana kahle na xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu. -Ririmis ri tirthisivele hindlela yo amukeleka ku hlamusela mahungu. -Thoni hi leyti faneleke. -Ku tirthisivele ririmisleri amukeleka ku tiyisisa vundzeni bya hungu.
<b>Xiyimo xa le henbla</b>  Xiyimo i ra xiyimo xa le henbla naswona ri na thoni leyti faneleke. -Swihoxo swa ntivoririmi na mapelelelo i switsongo swinene. -Xi vumbiwile hindlela ya vutshila.	<b>13</b>  Xiyimo i ra xiyimo xa le henbla naswona ri na thoni leyti faneleke. -Swihoxo swa ntivoririmi na mapelelelo i switsongo swinene. -Xi vumbiwile hindlela ya vutshila.	<b>10</b>  -Ririmis i ra xiyimo xa le henbla naswona ri na thoni leyti faneleke. -Swihoxo swa ntivoririmi na mapelelelo i switsongo. -Xi vumbiwile hindlela ya kahle.	<b>7</b>  -Ririmis i ra kahle no fanelia. -Thoni ya kahle no fanelia. -Swihoxo swa ntivoririmi na mapelelelo i switsongo. -Xi vumbiwile hindlela ya kahle.	<b>4</b>  -Matirhiselo lamane ne ya ririmis eka minkarhi yin'wana. -Hakaryingi thoni hi leyti faneleke Kambe ku na nkayivelwo tirthisivele ka ririmisleri amukeleka.	<b>4</b>  -Ku hava matirhiselo lamane ne ya ririmis. -Ku tirthisivele swivulwa swo fana kumbe switsongo leswi hambaranek. -Ku na nkayivelwo lowukulu wa ntivomarito.
<b>TIMARAKA TA 15</b>  XIVUMBEKO Swihlawulekisi swa xitshuriwa; Mavumbelo ya tindzimana na swivulwa.	<b>5</b>  -Mavumbelo ya nhlokomba i ya xiyimo xa le henbla swinene. -Vuxokoxoko leblyi hlawulekeke. -Swivulwa na tindzimana swi vumbiwile hindlela leyinene. -Xitsalwana xa ha twisisekanyana.	<b>4</b>  -Vuxokoxoko byi vumbiwile hindlela yo twisiseka. -Ku na nkhlukuleno. -Swivulwa na tindzimana swa twisiseka naswona i swo hampanahambana.	<b>3</b>  -Ku vumbiwile vuxokoxoko leblyi faneleke. -Swivulwa na tindzimana swi vumbiwile hindlela leyinene. -Xitsalwana xa ha twisiseka.	<b>2</b>  -Ku na timhakanya to khomeka. -Swivulwa na tindzimana swi hoxekilenyana. -Xitsalwana xa ha twisisekanyana.	<b>0–1</b>  -Ku pfumaleka timhaka leti lavekaka. -Swivulwa na tindzimana swi hoxekilenyana. -Xitsalwana xa ha twisisekanyana.
<b>TIMARAKA TA 5</b>					



**XITANDZHAKU XA B: RHUBIRIKI YA MAKAMBELELO YA XITSALWAMBIKO XO LEHA–RIRIMI RA LE KAYA (TIMARAKA TA 25)****XIYA:**

- Tihisa rhubiriki minkarhi hinkwayo loko u koreketa xitsalwambiko (Papila ra vu3, XIYENGE XA B).
- Timaraka to sukela eka 0 kufikeia eka 25 ti avanyisiwile hi tinhlamuselo ta nkoka ta vuswikoti ta NTLHANU.

Swilaveko	Vuswikoti byo hawuleka	Vuswikoti bya le henhla	Vuswikoti byo amukeleka	Vuswikoti bya madyondza	Vuswikoti byo ka byi nga fikelelangi
<b>VUNDZENI, MAKUNGUHATELO &amp; XIVUMBEKO</b>	<b>13–15</b>	<b>10–12</b>	<b>7–9</b>	<b>4–6</b>	<b>0–3</b>
Mahlamulelo na mielkeketo; Mavakeketelo ya mielkeketo eka makunguhatelo; Xikongomelo, vaamukeri va hungu, swihlawulekisi/swaki swa ririmii na mbangu.	-Mahlamulelo yo hawuleka na ku hundzisa leswi a swi languteriwiile. -Mielkeketo ya vutlhari leyi vupfeke. -Vutvi byo enta bya swihlawulekisi swa muxaka wa xitsuriwa. -Matsalelo lama nga humiki emhakeni. -Vundzeni na mielkeketo swi vumbanile, swi hamuseriwiie kahle hi vuxokoxoko byo seketela nhlokohmaka. -Vundzeni na mielkeketo swi vumbanile kahle swinene. -Nhlamuselo ya vuenti swinene naswona vuxokoxoko hinkwabyo byi seketela nhlokohmaka. -Xivumbeko lexi faneleke no na nkhaqato.	-Mahlamulelo lamanene lama kombisaka vutivi lebyinenye bya swihlawulekisi swa muxaka wa xitsuriwa. -Ku na ku kongomana a ku na humka, a ku na ku huma emhakeni. -Vundzeni na mielkeketo swi vumbanile hindelia leyi amukeleka. -Ku na vuxokoxoko byisongo lebyi seketela nhlokohmaka. -Xivumbeko lexi faneleke lexi nga na swihoxo switsongo leswi onhaka nkhaqato.	-Mahlamulelo yo ringanele swihlawulekisi swa muxaka wa xitsuriwa. -Mhaka a yi kongomiwi hi ku hetiseka, ku na ku humanya emhakeni. -Vundzeni na mielkeketo swi vumbanile hindelia leyi amukeleka. -Ku na vuxokoxoko byisongo lebyi seketela nhlokohmaka. -Milawu ya xivumbeko yi tirthisiwile hindelia yo ka yinga twisiseki. -Ku na swihoxo swo tala.	-Mahlamulelo ya madyondza lama kombisaka vutivinyama bya swihlawulekisi swa muxaka wa xitsuriwa. -Ku na ku kongomanyana kambe matsalelo ya huhula. -A hi minkarhi hinkwayo vundzeni na mielkeketo swi vumbanaka. -Ku na vuxokoxoko byisongo lebyi seketela nhlokohmaka. -Milawu ya xivumbeko yi tirthisiwile hindelia yo ka yinga twisiseki. -Ku na swihoxo swo tala.	-Mahlamulelo a ya kombisi vutivi bya swihlawulekisi swa muxaka wa xitsuriwa. -Nhlamuselo a yi le rivaleni naswona yi humile swinene emhakeni. -Vundzeni na mielkeketo a swi vumbanangi. -Ku na vuxokoxoko byisongo swinene lebyi seketela nhlokohmaka. -A ku tirthisiwangi milawu ya xivumbeko leyi faneleke.
<b>TIMARAKA TA 15</b>	<b>9–10</b>	<b>7–8</b>	<b>5–6</b>	<b>3–4</b>	<b>0–2</b>
<b>RIRIMI, XITAYILI &amp; VUHLERI</b>	<b>Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito swi fambelana swinene na xikongomelo, vaamukeri va hungu na mbangu.</b>	<b>-Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito swi fambelana kahe na xikongomelo, vaamukeri va hungu na mbangu.</b>	<b>-Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito swi fambelana na xikongomelo, vaamukeri va hungu na mbangu.</b>	<b>-Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito swi fambelana na xikongomelo, vaamukeri va hungu na mbangu.</b>	<b>-Thoni, rhejisitara, xitayili na ntivomarito a swi fambelani na xikongomelo, vaamukeri va hungu na mbangu.</b>
<b>XIKONGOMELO/NKUCETELO, VAAMUKERI VA HUNGU NA MBANGU;</b>	<b>Matihiselo ya ririmii, swiaki na milawu ya rona, Mahawulelo ya marito; Mahikahatelo na mapelletele.</b>	<b>-Hi ku angahela, ku na nkhaqatonyana wa ntivorimii naswona wu vumbiwile himfanelo swinene.</b>	<b>-Hi ku angahela, ku na nkhaqatonyana wa ntivorimii naswona wu vumbiwile himfanelo.</b>	<b>-Swhoxo a swi onhi nhlamuselo.</b>	<b>-Swhoxo a swi onhi nhlamuselo a yi le rivaleni.</b>
<b>TIMARAKA TA 10</b>				<b>-Swhoxo a swi talangi.</b>	